



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	8. 11	20 21	GOD.
1. KLASIFIKACIONI BROJ:	19-6/21-8		
VEZA:			
EPA:	325 XXVII		
SKRAĆENICA:			PRILOG:



Crna Gora
Vlada Crne Gore

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA
Podgorica

Primijeno:				26. 10. 2021	
Org. jed.	Šifra	Šifra	Prilog	Vrijednost	
16-109-128/21-1953-6					

Br. 04-3900

20. oktobar 2021. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
Gospodin mr Aleksa Bečić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 30. jula 2021. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona određeni su mr MILOJKO SPAJIĆ, ministar finansija i socijalnog staranja i JANKO ODOVIĆ, državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.

PREDSJEDNIK
Prof. dr Zdravko Krivokapić, s. r.

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

Član 1

U Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21) u članu 19 stav 1 tačka 8 mijenja se i glasi:

„8) **porodicu** čine bračni, odnosno vanbračni supružnici i djeca (bračna, vanbračna, usvojena i pastorčad), partneri u zajednici života lica istog pola i djeca koju partneri izdržavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje životno partnerstvo lica istog pola, srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, srodnici u pobočnoj liniji uključujući i druge srodnike koji zajedno žive, dijete koje ne živi u porodici ako je na redovnom školovanju u srednjoj školi, do kraja roka propisanog za to školovanje i bračni supružnik, odnosno partner u zajednici života lica istog pola bez obzira gdje živi;“.

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore („Službeni list CG”, br.1/07 i 38/13), kojim je određeno da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. Razlozi za donošenje zakona

Zakon o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti predlaže se zbog usaglašavanja sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola („Službeni list CG”, broj 67/20), čija primjena počinje nakon godinu dana od dana stupanja na snagu.

Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola koji je donesen 1. jula 2020. godine, uređuju se zaključenje i prestanak životnog partnerstva lica istog pola, vođenje registra partnerstava, prava i dužnosti lica koja su zaključila partnerstvo.

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21) ne sadrži odredbe kojima su uređena prava za životnog partnera iz oblasti socijalne i dječije zaštite u odnosu na Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Stoga, neophodno je izvršiti izmjenju Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i uskladiti rješenja koja se odnose na životnog partnera, do početka primjene ovog zakona.

III. Usaglašenost sa pravnom tekovinom Evropske unije i potvrđenim međunarodnim ugovorima

a) Usklađenost sa primarnim izvorima prava Evropske unije:

Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava Evropske unije sa kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije:

Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava Evropske unije sa kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

c) Usklađenost sa ostalim izvorima prava Evropske unije:

Ne postoji izvor prava Evropske unije ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

Usklađenost zakona sa ostalim izvorima međunarodnog prava:

Zakon je usklađen sa: Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima (1948) i Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta.

IV. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta

Članom 1 Predloga zakona predlaže se u članu 19 stav 1 tačka 8 dodavanje životnog partnera kao člana porodice, kojim je propisano ko čini porodicu.

Članom 2 Predloga zakona propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

V. Procjena fiskalnih sredstava za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona u Budžetu Crne Gore, nije potrebno obezbjeđivati posebna sredstva.



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XIII. Zdravstvena i socijalna zaštita i socijalno osiguranje	4 Socijalna i dječja zaštita
Klasifikacija propisa po pregovaračkim poglavljima i podpoglavljima prava Evropske unije	poglavlje	potpoglavlje
	19. Socijalna politika i zapošljavanje	19.20 Socijalna politika (05.20)
Ključni termini - eurovok deskriptori		

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

NAZIV PROPISA

Predlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

1. Definiisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Donošenju Predloga zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti pristupilo se zbog usaglašavanja sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola („Službeni list CG“, broj 67/20), čija primjena počinje nakon godinu dana od dana stupanja na snagu.

Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola koji je donesen 1. jula 2020. godine, uređuju se zaključenje i prestanak životnog partnerstva lica istog pola, vođenje registra partnerstava, prava i dužnosti lica koja su zaključila partnerstvo.

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21) ne sadrži odredbe kojima su uređena prava partnera u zajednici života lica istog pola iz oblasti socijalne i dječije zaštite u odnosu na Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Stoga, neophodno je izvršiti izmjenju Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i uskladiti rješenja koja se odnose na partnere u zajednici života lica istog pola, do početka primjene ovog zakona.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Predlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti predlaže se u cilju unaprjeđenja prava partnera u zajednici života lica istog pola iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

Predlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti je predložen shodno inicijativi za obezbjeđivanje uslova za primjenu Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola.

Predlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti je jedina opcija za unaprijeđenje prava partnera u zajednici života lica istog pola iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.

- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Predložena izmjena sadržana u Predlogu zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti će imati pozitivan uticaj na partnere u zajednici života lica istog pola, u pogledu ostvarivanja prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

Primjena predloženog propisa neće izazvati troškove građanima i privredi.

Predloženi propis neće imati uticaja na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu.

Primjena predloženog propisa neće izazvati administrativna opterećenja i biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Positivne efekte direktno će osjetiti partneri u zajednici života lica istog pola, u pogledu ostvarivanja prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

S obzirom da još uvijek nije uspostavljen registar partnerstava koji je predviđen Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola („Službeni list CG“, broj 67/20), a u koji se upisuju partnerstva crnogorskih državljana zaključena u Crnoj Gori ili u drugoj državi, kao i partnerstva stranaca zaključena u Crnoj Gori, prema internim podacima Ministarstva u prvoj godini primjene Zakona biće registrovano 10 životnih partnerstava od čega će za ostvarivanje prava na materijalno davanje za šest mjeseci primjene Zakona u 2021. godini biti potrebno najviše 1.000,00 eura.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

U izradi Predloga zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti nije korišćena eksterna ekspertska podrška.

U izradi Predloga zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti učestvovala je Radna grupa, sastavljena od predstavnika Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Kod implementacije propisa nema potencijalnih prepreka.

Propis neće zahtijevati preduzimanje posebnih mjera, za svrhu ispunjenja ciljeva.
U skladu sa inicijativom za obezbjeđivanje uslova za primjenu Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, za 2021. godinu, za koji je predviđen početak primjene predloženog propisa od 15.07.2021 godine. Upravo to će biti glavni indikator prema kojem će se mjeriti ispunjenje ciljeva.
Procjenu stepena uspješnosti primjene Zakona sa postavljenim ciljevima mjeriće Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, a u skladu sa Akcionim planom.

Datum i mjesto

Podgorica, 10. 06. 2021. god.





Crna Gora

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA
Podgorica

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br: 03 – 02 - 8564/1

Primljeno: 22. 06. 2021				
Org. broj	Redni broj	Prilog	Vrijednost:	
16-109-	128/21-	1953/3		

Podgorica, 17.06.2021. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA

- Direktorat za socijalno staranje i dječju zaštitu-

Povodom *Predloga zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti*, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni *Izvještaj o analizi uticaja propisa*, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Na osnovu uvida u dostavljeni *Predlog* i *Izvještaj o analizi uticaja propisa* utvrđeno je da za sprovođenje istog nijesu potrebna dodatna finansijska sredstva iz budžeta, s obizom da se isti predlaže u cilju usaglašavanja sa *Zakonom o životnom partnersvu lica istog pola*, Direktorat za državni bužet, nema primjedbi na dostavljeni *Predlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti*.

S poštovanjem,



DRŽAVNI SEKRETAR

Janko Odović



Crna Gora
Kabinet predsjednika Vlade
Kancelarija za evropske integracije

Adresa: Bulevar revolucije 15
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481 301
fax: +382 20 481 301
www.kei.gov.me

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA
Podgorica

Prilijepiti ovamo		
Primljeno: 22. 06. 2021		
Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Redni broj
16-	109-128/21-	1953/4

Br: 01-004-907/21-1118/2

10. jun 2021.

Za: **MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA**
ministru Milojku Spajiću

Veza: Dopis br: 16-109-128/21-1953/2

Predmet: **Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti s pravnom tekovinom EU**

Poštovani,

Dopisom broj 16-109-128/21-1953/2 od 10. juna 2021. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti s pravnom tekovinom Evropske unije.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 3/12, 31/15, 48/17 i 62/18) Kancelarija za evropske integracije je saglasna sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

GLAVNA PREGOVARAČICA

Vorkica Kordić
Vorkica Kordić

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu finansija i socijalnog staranja;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

		Identifikacioni broj Izjave	MFS- IU/PZ/21/18
1. Naziv nacrt/predloga propisa			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Social and Child Protection		
2. Podaci o obrađivaču propisa			
a) Organ državne uprave koji priprema propis			
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija i socijalnog staranja		
- Sektor/odsjek	Direktorat za socijalno staranje i dječju zaštitu		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Marija Stajović, koordinator mail: marija.stajovic@mif.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Marija Stajović tel. 482-412; mail: marija.stajovic@mif.gov.me		
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa			
- Naziv pravnog lica	/		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis			
- Organ državne uprave	Ministarstvo finansija i socijalnog staranja		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)			
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis			
Sporazum ne sadrži odredbe koje se odnose na normativni sadržaj predloga propisa			
b) Stepenn ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
	<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
/			
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)			
- PPCG za period	2021-2023		
- Poglavlje, potpoglavlje	/		
- Rok za donošenje propisa	/		
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.		
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije			
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije.			
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.			
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije			
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.			

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (1948) Konvencija UN o pravima djeteta	The Universal declaration of Human Rights (1948) Convention on the Rights of the Child
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni izvori međunarodnog prava prevedeni su na crnogorski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašćeno lice obradivača propisa	Potpis / glavna pregovaračica
Datum:	Datum: <i>Marko Zorica</i>

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MFS-TU/PZ/21/18		MFS-IU/PZ/21/18		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Social and Child Protection		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti



Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

Adresa: Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 231-535
fax: +382 20 231-592
www.szz.gov.me

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA
Podgorica

Primijeno 22. 06. 2021				
Org. jed.	Jed. št. za zak. št. 2021.	Redni broj	Prilog	Opis
16-	109-	128/20-	1953/2	

Broj: 04-040/21-516/4

7. juna 2021. godine

Za: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
Gospodinu Milojku Spajiću, ministru

Veza: Broj: 16-109-128/21-1953/1 od 7. juna 2021. godine

Predmet: **Mišljenje na Predlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti**

Poštovani gospodine Spajiću,

Na **PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI** (dostavljen 7. juna 2021. godine), iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedaba, budući da su primjedbe i sugestije date u saradnji predstavnicima tog Ministarstva 31. maja 2021. godine, ugrađene u dostavljeni tekst Predloga zakona.

POMOĆNICA SEKRETARA

